



CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 22-016/20-318/1
Pljevlja, 16.12.2020. godine

Odborniku/ci _____

PLJEVLJA

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi“, broj 46/18), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 13/15 i 03/19) **s a z i v a m:**

XXI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Dvadeset prva sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se **29.12.2020.godine (utorak)** sa početkom u **10 časova** u Domu kulture Pljevlja

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Pljevlja za 2021. godinu;
2. Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2021. godinu;
3. Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
4. Prijedlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju;
5. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti Mjesnoj zajednici „Maoče“;
6. Prijedlog Odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O. „Crnogorski elektrodistributivni sistem,, Podgorica radi postavljanja elektrovodova na STS 10/0 4 KV, 100 kVA „Gornji Gradac“, priključnog 10 Kv dalekovoda i uklapanjem u postojeću n.n. mrežu na katastarskoj parceli broj 418/1 KO Gradac;
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi regulisanja prilaznog puta do groblja u selu Boščinovići
8. Informacija o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2019. godinu;
9. Prijedlog Odluke o finansiranju rada gerontodomaćica za 2021. godinu;

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena za uslugu vodosnabdijevanje netretiranom vodom vršioća usluga DOO „Vodovod“ Pljevlja;
11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada;
12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Čistoća“ Pljevlja za 2021. godinu;
13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Grijanje“ Pljevlja za 2021. godinu;
14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Lokalni putevi“ Pljevlja za 2021. godinu;
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja za 2021. godinu;
16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja za 2021. godinu;
17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2021. godinu;
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja za 2021. godinu;
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja za 2021. godinu;
20. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o objedinjavanju određenih poreza i doprinosa Opštine Pljevlja;
21. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu iz dohotka;
22. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju;
23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Pljevlja;
24. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta.

PREDSJEDNIK,
Dragiša Sokić,s.r.

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 13/2015 i 03/2019) *o b j a v l j u j e s e*

P O Z I V

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XXI-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XXI-oj sjednici Skupštine Opštine Pljevlja - Pljevlja, koja je zakazana za **29.12.2020.** godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine Opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine Opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb, Pljevlja, najkasnije do **25.12.2020.** godine.

U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće. Uz prijavu za učešće na XXI-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja, u skladu sa Poslovníkom Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 13/2015 i 03/2019)

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja – oglasni dio).

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA - PLJEVLJA